



ADI (Analog Devices, Inc.)

HMC464

Karolo ea Karolo:

HMC464

Moetsi / Mochini:

ADI (Analog Devices, Inc.)

Tlhaloso ea Sehlahisoa

IC RF AMP VSAT 2GHZ-20GHZ DIE

Datasheets:

 HMC464.pdf

Boemo ba RoHS


 Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Sekepe se Tsoang ho

Hong Kong


Tsela ea Shipment

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Setšoantšo e kanna ea ba moemeli. Bona litlhaloso bakeng sa lintlha tsa sehlahisoa.













Litlhaloso tsa HMC464

KAROLO EA KAROLO	HMC464
MOETSI	ADI (Analog Devices, Inc.)
TLHALOSO	IC RF AMP VSAT 2GHZ-20GHZ DIE
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
LEQEPHE LA LINTLHA	 HMC464.pdf
TŠEBELISO EA VOLTAGE	8V
FREQUENCY EA TEKONG	2GHz ~ 20GHz
PACKAGE EA LISEBELISOA TSA THEPA	Die
SEHLOOHO	-
RF TYPE	VSAT
PACKAGING	Bulk
PACKAGE / CASE	Die
P1DB	26.5dBm
MABITSO A MANG	1127-3417 HMC464-ND
SETŠOANTŠO SA LERATA	6dB
MOKHOA OA HO UTLOISISA BOHLOKO (MSL)	1 (Unlimited)
NAKO EA MOETA-PELE E TLOAELEHILENG	20 Weeks
TEMO EA MAHALA EA BOEMO BO PHAHAMENG / BOEMO BA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FUMANA	16dB
HANGATA	2GHz ~ 20GHz
TLHALOSO E QAQILENG	RF Amplifier IC VSAT 2GHz ~ 20GHz Die
HONA JOALE - SUPPLY	290mA
BASE PART NUMBER	HMC464

Metsu e amanang

ADI (Analog Devices, Inc.) HMC464	Morekisi oa HMC464	Mofani oa HMC464
Theko ea HMC464	HMC464 Litšoantšo	Setšoantšo sa HMC464
Datasheet ea PDF ea HMC464	HMC464 Download Datasheet	Datasheet ea HMC464
HMC464 Stock	Reka HMC464	Reka ADI (Analog Devices, Inc.) HMC464
ADI (Analog Devices, Inc.) HMC464	Mofani oa ADI (Analog Devices, Inc.)	Morekisi oa ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) HMC464	AD HMC464	ADI (Analog Devices, Inc.) HMC464
Analog Devices Inc. HMC464	Analog Devices, Inc. HMC464	

Lihlahisoa tse amanang

 <p>HMC464LP5E Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 2GHZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 15 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC463LP5 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 2GHZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 1 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC465-SX Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 0HZ-20GHZ DIE E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 2 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC463LP5E Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 2GHZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 466 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC464LP5ETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP VSAT 2GHZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC463LH250 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 2GHZ-20GHZ 12SMT E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 16 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC465LP5 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 0HZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC463LH250TR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP VSAT 2GHZ-20GHZ 12SMT E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC463LP5ETR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 2GHZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC463LP5TR Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP VSAT 2GHZ-20GHZ 32QFN E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>HMC464-SX Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 2GHZ-20GHZ DIE E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HMC465 Bahlahisi: ADI (Analog Devices, Inc.) Tlhaloso: IC RF AMP GP 0HZ-20GHZ DIE E teng thepeng e teng ka lebenkeleng: 70 pcs</p> <p>RFQ</p>